

From: Stevan Simijanovic stevanscg@me.com
Subject: Demanti, zahtjev za ispravku informacije i opomena pred tužbu — „Lažni diplomata Stevan Stiv Simijanović uhapšen u Milanu“
Date: Mar 9, 2026 at 22:06:56
To: webredakcija@n1info.com, redakcija@n1info.com

Poštovani,

Obraćam vam se u vezi s tekstom objavljenim na portalu N1 dana 30. septembra 2025. godine pod naslovom „Lažni diplomata Stevan Stiv Simijanović uhapšen u Milanu“. Navedeni tekst sadrži neistinite, nepotpune i tendenciozno iznesene tvrdnje koje sam dužan da dementiram.

Kršenje presumpcije nevinosti.

Već u naslovu, uz moje puno ime, stoji kvalifikacija „lažni diplomata“ — kao da je moja krivica pravosnažno utvrđena. Nije. Protiv mene ne postoji nijedna pravosnažna sudska presuda. Krivični postupak koji se pominje u tekstu još uvijek je u toku, a osnovna pravna pretpostavka je da sam nevin dok se to sudskom odlukom ne promijeni. Ovakvo izvještavanje direktno krši načelo presumpcije nevinosti zaštićeno Zakonom o javnom informisanju i medijima Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 92/2023 i 51/2025) i Zakonikom o krivičnom postupku Republike Srbije.

Netačno prikazivanje događaja iz februara 2021. godine.

Dana 8. februara 2021. nisam bio priveden niti saslušan od strane tužilaštva. Tog dana sam dobrovoljno dao izjavu u svojstvu građanina — bez pritvora, bez mjere zabrane i bez ikakvog formalnog procesnog statusa osumnjičenog. Nakon toga, dana 12. februara 2021. regularno sam napustio Crnu Goru kroz zvanični granični prelaz Dobrakovo. U tom trenutku nije postojala nikakva mjera zabrane napuštanja države. Prikazivanje ovog događaja kao „privođenja“ je netačno i tendenciozno, i ostavlja lažan utisak o mom tadašnjem pravnom statusu.

Jednostrano izvještavanje i prećutkivanje ključnih činjenica.

Tekst se u cijelosti oslanja na saopštenje crnogorske policije kao jedini izvor, bez ikakvog kritičkog odmaka i bez pokušaja da se provjere iznešene tvrdnje. Istovremeno, prećutkuje dvije ključne činjenice od javnog značaja: Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država u zvaničnoj komunikaciji navelo je da ne može potvrditi tvrdnje o

navodnim falsifikovanim dokumentima. Nadležni organi Republike Italije odbili su zahtjev Crne Gore za moje izručenje, ocjenjujući predmet kao politički motivisan. Bez ovih informacija, tekst predstavlja jednostranu i iskrivljenu sliku stvarnosti.

Neistinite tvrdnje o SkyECC aplikaciji.

Tekst prenosi navode iz navodnih transkripata SkyECC aplikacije koji me dovode u vezu s kriminalnim dogovorima. Izričito i kategorički dementiram ove tvrdnje: nikada nisam imao niti koristio SkyECC aplikaciju ni bilo koji njen oblik. Navedeni transkripti nisu moji — nisu moje poruke, nije moj nalog i nije moja komunikacija. Nisam učestvovao ni u kakvim nezakonitim radnjama, nisam učestvovao ni u kakvim pregovorima o švercu cigareta i ne poznajem Aleksandra Mrkića. S obzirom na to da nikada nisam koristio SkyECC, imam osnova da posumnjam da se radi o falsifikovanim ili digitalno manipulisanim sadržajima. Ovakvi materijali, čije porijeklo i autentičnost nisu ni na koji način provjereni, ne mogu biti osnov za javno pripisivanje krivice bilo kojoj osobi.

Ovim putem formalno zahtijevam od vaše redakcije da mi dostavi sljedeće: odakle potiču navedeni transkripti, ko ih je dostavio redakciji, i na osnovu čega se tvrdi da ti transkripti pripadaju meni. Ukoliko to ne budete u mogućnosti da dokažete, zahtijevam hitno uklanjanje svih navoda koji se na njima zasnivaju.

Napominjem i da vaša redakcija ima posebnu odgovornost u ovom slučaju — prenošenje neprovjerinog sadržaja iz drugog medija ne oslobađa vas odgovornosti za štetu koja je tim sadržajem nanesena, što je jasno propisano Zakonom o javnom informisanju i medijima Republike Srbije.

Na osnovu navedenog, zahtijevam:

1. Da ovaj demanti objavite u cijelosti i bez izmjena, na istom mjestu i na isti način na koji je objavljen sporni tekst, u roku propisanom Zakonom o javnom informisanju i medijima.
2. Da iz naslova i teksta uklonite kvalifikaciju „lažni diplomata“ uz moje ime, kojom se preudicira krivica koja nije utvrđena nijednom sudskom odlukom.

3. Da tekst dopunite ključnim činjenicama koje su izostavljene — stavom Ministarstva pravde SAD i odlukom italijanskih organa o odbijanju izručenja.

4. Da mi pisanim putem odgovorite odakle potiču navedeni SkyECC transkripti i na osnovu čega se tvrdi da ti transkripti pripadaju meni.

Ukoliko moj demanti ne bude objavljen u zakonom propisanom roku i sporni sadržaj ne bude ispravljen, pokrenut ću sudski postupak za zaštitu časti i ugleda i naknadu materijalne i nematerijalne štete pred nadležnim sudom u Republici Srbiji.

Ovaj dopis predstavlja posljednji pokušaj da se spor riješi mirnim putem.

S poštovanjem,

Stevan Simijanović

Best regards,

Stevan Simijanovic, MPA

Please note that the contents of this message are not intended to constitute an electronic signature unless explicitly stated.

Confidentiality Notice: This message is intended solely for the intended recipient. It may contain confidential and/or privileged information. Any unauthorized review, disclosure, copying, or distribution of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete it from your computer.